



Ditumelo tse di ikaeletseng tsa thuto tsa IEB

IEB e dira mo tikologong e e nang le thuto ya maemo a a kwa godimo – dikolo tsa puso le tse di ikemetseng ka nosi; tse di nang le didiriswa tsa thuto le tse di se nang tsona, thuto ya maemo a a kwa godimo, mme e le maleba go lepalepana le ya mafatshe a mangwe, le diphaposi borutelo tse mo go tsona thuto e tshwanang le go buisiwa ga tse di kwadilweng kgotsa di buisitsweng mo dibukeng le fa morutabana a seyo gotlhelele. Dikgaolo tse mo go tsona seriti le serodumo se maikaelelo a sona e leng go fitlhelela maitlhamo a a siameng le a a tshwanang, a na le ditumelo tse katlego e fitlheletseng sentle ka tekatekano kwa ntle ga dikgogagogano, kwa ditumelo e leng ditlhokego tsa motho le dikeletso tsa gagwe, kwa mongwe a ka tsweleng ka go tlhalosa mefuta e e farologaneng ya maemo le kitso e e leng bopaki ba selebego sa thuto mo nageng ya rona.

Aforikaborwa e lebagane le mathata a thuto. Badiiri le maloko a boto a IEB ba tshagisa maikaelelo a bona mo go tseyeng karolo mo porojekeng ya thuto ya kgaolo e. Re tshaloganya le go lemoga gore thuto e tshwana fela le go batlisisa ka ditumelo, go tsaya karolo mo go tsenyeletsang loago le ditumelo, jaaka e le tiro e e dirwang ke maloko a a nang le bokgoni. Ke tiro le keletso ya IEB go dira le go tshegetsisa dipatlisiso ka ditumelo tse di tlhodileng kgang e – Maikaelelo a tsa thuto a IEB.

Mo kgannyeng e, re lekile go tlhalosa se re se bonang jaaka maikaelelo a thuto a setheo se tshwana le IEB. Mo tlhatlhobong ya rona le ditirwana tsa teng, re leka go rotloetsa dikolo le barutabana go neela baithuti ditshono tsa go bua ka ditlhogo, go tsaya karolo mo ditirwaneng le mo dingangisanong tse di bopang mofuta wa bokgoni le mokgwa wa go dira dilo, o go dumelwang gore moša mongwe le mongwe wa setšhaba sa rona o tshwanetse go nna le ona. Lefatshe la rona le le nang le mefuta yotlhe ya ditso le merafe, le batla baagi ba ba senang bokgoni fela, mme ba kgone le go lemoga se se tlhokegang, le gore ba ka se tlisa le go se diragatsa jang go tokafatsa lefatshe la rona, e bile e tsaya matsapa go netefatsa gore ditlhatlhobo tsa rona di mo maemong a a ka gaisanang le lefatshe lotlhe, le gore baithuti ba rona ba kgona go fitlhelela ditlhatlhobo tse, mme e le tsa maemo a a kwa godimo. Re dumela gore fa re ka neelwa tshono kgotsa ona monyetla, baithuti ba kgaolo ya rona ba tla kgona go fitlhelela maemo a a kwa godimo, ba na le bokgoni go gaisana le baithuti mo lefatsheng lotlhe, se ke tsamaiso ya bokgoni ba IEB ba mananeo (IEB Advanced Programmes) le go tsaya karolo mo ditekong tsa tlhomaditlhako (international benchmark tests).

Mo go dumeleng mo baithuting ba rona re le setšhaba, re a rotloetsega re le IEB go leka go gwetlha le go gatelela bokgoni ba thuto go dira gore baithuti ba rona ba seka ba kgona ditlhatlhobo fela, mme ba kgone botshelo ka bophara. Ke ka lemorago le, jaaka IEB re ntshang maitlamo a se tota re se emelang jaaka setheo.

Ditumelo tse di ikaeletseng tsa thuto tsa IEB

Tebelopele ya IEB ke go tsweletsa go ruta le go ithuta go go boleng mo Afrikaborwa ka tsamaiso ya tlhatlhobo e e seriti, e e boithamedi e bile e ka bapisiwa le tse dingwe lefatshe ka bophara.

IEB e ela tlhoko gore tlhatlhobo e botlhokwa mo go bopeng baithuti ba e leng baagi ba ba nang le maikarabelo ba Aforikaborwa e bile ba kgona go lepalepana le dikgwetlho tsa lefatshe ka bophara. Ka ditlhatlhobo tsa rona, re ikemiseditse go bopa baithuti ba e leng:

- badiiri ba ba sekasekang tshedimosetso
- baakanyi ba ba tshapagalang
- bararabolodi ba mathata
- baakanyi ba ba boithamedi le ba ba batlisisang
- baithuti ba ba itseng gore thuto ga e golelwe
- ditokololo tsa setšhaba tse di tlotlang dipharologano, bogolosegolo mo tikologong ya Borwa jwa Aforika
- baagi ba ba matlhagatlhaga ba ba ineetseng go tshegetsisa dielo tsa Molaotheo wa Aforikaborwa le boitekanelo jwa batho botlhe.

IEB e tshegetsisa maemo a a kgaratlhelang go tsweletsa thuto ya boleng tebang le baagi ba Aforikaborwa, maemo a a itseng gore thuto ya boleng ke yona motheomogolo mo go ageng setšhaba se se phuthologileng se se ikaegileng ka ditlhokwa tsa temokerasi, tshiamo ya setho le ditshwanelotheo tsa botho tseo mo go tsona dipharologano tsa ditso di itumelelwang e bile di amogelwang.

Maitlhamo a IEB ke go nna le seabesegolo se se tswelletseng mo tlhabololong ya batho ba ba berekang kana ba ba dirang ka go tlhama, go neelana le go tsweletsa dikumo le ditirelo tsa tlhatlhobo tse di farologaneng tsa boleng jo bo kwa godimo e bile di ka fitlhelelwa ke ditlamo kgotsa ditheo tsothle.

Tiro ya IEB e remeletswe mo go itebaganyeng le **ditlhokwa** (values) tse di latelang: seriti, tlotlo, ineelo le tirelo, seporofesenele, puisano, boleng le tshwaraganelotiro.